

SETSWANA PUO YA NTLHA YA TLALELETSO, MOPHATO WA NTLHA

Revised National Teaching Plan

MELAWANA E E BONTSHANG TIRISO YA LENAANE THUTO LE LE LEKANYEDITSWENG LA DITEME MO KGATONG YA MOTHEO:

Tswe, Tswe, E la tlhoko:

1. Tokomane ya Pegelo ya dikgweditharo 1-4 (2020) e kopantswe mo tokomaneng e le nngwe.
2. Lenaane thuto le lekanyeditswe go kgontsha dikakanywa le dikgono kgolo.
3. Dibeke tsa ntlha tse mmalwa di tla dirisediwa go ruta medumo le dikakanywa tse di sa rutiwang ngwaga tlola.
6. Barutwana batlabo ba le mo dikgaleng tse di farologaneng. Dikolo tsotlhe di tla bo di satshwane, fa go sa tlhokege, dikolo di letleletswe go simolola ka Lenaane thuto la kgwedi-tharo ya ntlha.
7. Ditlhogo/Tema le tlotlo-foko ya Puo-tlaleletso ya ntlha ke tse di tshitsintsweng fela, Barutabana ba tshwanetse go dirisa di tema tse di maleba go ya ka ditlhokwa tsa sekolo sa bona. Tlhopa tlotlo-foko go ya ka di tema.
9. Tiro ka ditlhopa e tswanetse go itepatepanya le melawana ya COVID-19, Sekgele magareng.

MELAWANA YA TLHATLHOBOTlhatlhobo ya Motheo:

- E tshwanetse go diriwa matsatsi a ntlha a lesome a go boela sekolong.
- Ditirwana tsa Motheo di sa ikemela mme di akarediwe mo gorutiweng le goithuta.
- E tshwanetse go diriwa fela tshekatsheko
- Di tirwana tsa tllatlhobo e tla diriwa go tobisitswe tiro ya mophato oo fitileng.
- Maitlhommo a di tirwana e tla nna go lekanyetsa bokgoni jwa baithuti mo goithuteng le goruta go tswela pele.

Ditlhatlhobo tse di itiretsweng mo sekolong.

- ❑ Tlhatlhobo e nne ya mofuta waTlhatlhobo- tsweledi mo mophatong wa motheo.
- ❑ Mogopolo o newe thata tlhatlhobo ya bokgoni.
- ❑ Melawana ya ditlhatlhobo e tla dirisiwa (Diruburiki le dikaedi) Dirubiriki ke ditshisinyo fela.
- ❑ Ditlhatlhobo di ka diragadiwa fela morago ga baithuti ba sena gorutiwa. E bile di ka lekanyediwa ka mokgwa o tshwanetseng.

Tse ke dinako tse dikgetgileng. Re rata go go lebogela go dira ka natla go thusa bana ba rona.



2021 LENAANE LA NGWAGA LA GO RUTA -KGWEDITHARO 1: SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 1

Kgwedi tharo 1 Matsatsi 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Tema e e tshitshintswe ng	Go tlwaetsa Nna	Go tlwaetsa/ Letsatsi la ka la matsalo	Go Tlwaetsa Re ya Sekolong	Re ya Sekolong	Ba Losika DBE workbook tsebe 12-13 (Family at home inside their house)	Ba Losika	Re Tshameka kwa ntle	Re Tshameka kwa ntle	Re na le Maikutlo	Re na le Maikutlo
DI Teemana tsa CAPS	GO REETSA LE GO BUA <ul style="list-style-type: none"> • Simolola ka Ditumediso • Pina/Morumo • Morago araba dipotso tse di sa lekanyediwang(Dipotso tse di senang kganetso) • Tlotlo-foko ya letsatsi le mafoko a tebo 									
Dikgopolo,Dikg ono le boleng jo bo kgetegileng.	Morutabana o dumedisa bana o be o balaela go gore ba dumedisane.	Tumediso e ruta bana tsamaiso le mokgwa wa nna mo mmeteng le go boela kwa ditafoleng. Morumo: E tlang mo mmeteng, E tlang mo mmeteng, Ka tidimalo jaaka legotlho. Ka tidimalo jaaka legotlho.	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso

Kgwedi tharo 1 Matsatsi 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4		Beke 5		Beke 6		Beke 7		Beke 8		Beke 9		Beke 10	
Pina/Morumo	Barutwana ba mophato wa ntlha ba tshwanetse go itlwaetsa lenaane la phaposi. .Ruta barutwana lenaane le tiriso ya DBE workbooks le dibuka tse dingwe. Pina: Tlhogo, Magetla DBE WB1 tsebe 4 Kgaoganya bana ka ditlhopa tse tlhano. BotsaSetlhopa sa 1 gore ba ikutiwa jaang? Baitumetse. Bautlwile botlhoko.	I tumelele letsatsi la gago la matsalo.	Fa o itumetse ebile o itse.....	Mafoko	Tiragats	Mafoko	Tiragats	Mafoko	Tiragats	Mafoko	Tiragat	Mafoko	Tiragats	Mafoko	Tiragats	Mafoko	Tiragats
				Bonan g, ke mang y o tlileng sekolo ng gompi eno	O pang diatla.	Masika a mangwe a mantsi	Phatlhal atsa ma tsogo	Le ke losika	Tsholetsa Letsogo.	Ke a tlola, tlola tlolela kwa godimo le kwa tlase	Tlolela kwa godimo le kwa tlase	Ke bona phatsimo ya letsatsi,	Tsholetsa matsogo a gago mogodim o ga tlhogo o dire phatsimo ya letsatsi.	Nako dingwe mo sefatlheg ong,	Supa sefatlheg o	Fa o sa itumela ebile o itse, phuta matsogo!	Phuta matsogo!
				Sekolon g gompien o,Sekolo ng Gompie no.	O pang diatla.	Masika a mangwe a mannye.	A busetse gaufi le mmele.	Ke ba ba kae ? gape ke bo mang?	Bal menwana 1-2-3-4-5	Ke a tlola, tlola mo lefaufaung	Tlolela kwa godimo le kwa tlase matsogo a le kwa godimo.	Ke bona sentlhaga sa nonyane.	Tsamaisa matsogo a gago jaaka diphuka tsa nonyane.	Ka moo ke ikutiwang ka fat eng.	Supa tlhogo	Fa o sa itumela ebile o itse, phuta matsogo!	Phuta matsogo!
				Bonan g, ke mang y o tlileng sekolo ng gompi eno!	O pang diatla.	Fela, Ke rata losika lwa me go gaisa..	Mena matsogo mo gadimo ga sehuba.	O ke Rre o re rata rotlhe!.	Tsholetsa supa baloi	Ke a tlola, tlola jaaka kgwele.	Tlolela kwa godimo le kwa tlase	Le malomo!	I tire o kare o utlwa monkgo wa malomo.	Monyebo o bontsha boitumelo.	Nnyeaba	Fa o sa itumela ebile o itse, mme o batla go bontsha ka tota!	Dira sefatlheg o sa kutlo botlhoko.
Potso ya Letsatsi				(Leina la Moithuti)	Supa ,Moithuti	Dira potso ya letsatsi go ya ka tlotlo-foko e e rutilweng le tsatsi leo.		Dira potso ya letsatsi go ya ka tlotlo-foko e e rutilweng le tsatsi leo.		Dira potso ya letsatsi go ya ka tlotlo-foko e e rutilweng le tsatsi leo.		Dira potso ya letsatsi go ya ka tlotlo-foko e e rutilweng le tsatsi leo.		Dira potso ya letsatsi go ya ka tlotlo-foko e e rutilweng le tsatsi leo.		Dira potso ya letsatsi go ya ka tlotlo-foko e e rutilweng le tsatsi leo.	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kgwedi tharo 1 Matsatsi 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Tlotlo-foko e e tshitshintsweng (Ruta mafoko a mane 4 ka letsatsi go simolola ka beke 3 go tswelela)	Barutwana ba rutiwa mafoko a tema.: Ke I kutlwa, boitumelo, Kutlo bothoko. Ruta mafoko a tswanang ka mekgwa e farologaneng. Sekao, Morutabana o tsholetsa monwana mme a laele bana go dira jaaka a dira. Morutabana o thala se setshwano mo tlapa-kwalelo mme a laele bana go thala setshwano mo dibukeng tsa bona. Ruta lefoko pharologano, ka mekgwa e mentsi. Morutabana o tsholetsa menwana e me bedim me, morago a kope bana go tsholetsa menwana ee fetang e me bedi.	Barutwana ba rutiwa: thataro, Supa, Dingwa ga tse robedi. Ba rute lefoko “bontsi” ka mekgwa ee farologaneng, sekao; dirisa baithuti ba mmalwa,	Boitumelo, tlhoafalo, maikutlo, G ompieno, kgetsana, rwala, Sekolo, Mmam oratwa, torawa, reetsa ,tsala, morutabana, Nt swa, Phaposi, buisa, kwala, Opela.	Tshaba, Lantlha, Diaparo, Ditlhako, Dibuka, ruta, dipalo, lekwalo, tekisi, kgwetsa, tsamaya, nna, kwa pele, kwa morago.	Tona, nnye, losika, ga e, abuti. ausi, ngwana, tsala, nkoko, ntatemo golo, thuso, phepa. les we, pagama, motsha meko, tlola. kgati.	Nnye, tona, ntshwa, Tshegetsa, kobo, mon gato. molala.	kgwele, raga, latlhela, tlola, mogote, botsidid i, kwa ntle, ka fa teng, Patlelong, Kwatlase, taboga, tlola, setlhare, Letsatsi. moriti, dula.	Setlha, mogote, selemo, mari ga, dikgakologo, malo mo, matlhare, go gola, kgamelo, phash a o mme, go koloba.	Tlhoafala, Go tsenwa, tlabisa ditlhong, maikutlo, lat elwa, fosa, bese, maikutlo, Kgojwa, Bontle, apara, thuma, phoso, lebala, kgetsana.	Boitumelo, Poifo, Lera to, Letlhoo, kakabalo, s iamisiwa, khutshwane bonako, leina.
Mafoko a go lebelelwa			Ke rata go tshameka.	tsotlhe, letsatsi, kwa, Sekolong.	Mme, Rre, le, Ya	Nna, e tona, Losika	rona, letsatsi	wena, fisa, taboga	tlhoafalo, ena, o rile	boitumelo, ena, o
Lenaane thuto le rutilweng le go salwa morago.	<ul style="list-style-type: none"> Simolola ka go rotloetsa motlotlo (Go reetsa le go bua) tlotlo-foko o dirisa ditema le setlhogo. Tsibogela di tumedisano le go tsamaisa sentle. O dirisa meela. Supa d idiriswa ka mo phaposing kgotsa ditshwantsho jaaka a laelwa ke morutabana. Neelana ka maina a didiriswa mo setshwantsong, kgotsa ka mo phaposing jaaka o laelwa ke morutabana. Responds physically to simple oral instructions. Tsibogela ka tiragatso melawana ya molomo e e bonolo. 									



Letiha la konosetso	<ul style="list-style-type: none"> Araba dipotso tse di bonolo. Simolola go tihloganya le go dirisa puo ee bothofo le melawana.Sekao; bontsi jwa maina a palo. Opela pina e e seng thata mme o e diragatse jaaka o laelwa. Kopanela tiragatso ya morumo le pina mme o e diragatse. <p>Tshameka metshameko ya puo.</p>									

Kgwedi tharo 1 Malatsi 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Setlhogo sa CAPS	<p style="text-align: center;">PUISO</p> <p style="text-align: center;">Mo Mophatong wa ntlha(1) go diriwa Puiso Kopanelo fela.</p>									
Dikgopolo,Dikgono le boleng jo bo kgetegileng.	<p>Laela barutwana go lebelela setshwantso: DBE WB 1 tsebe 2 Puiso ya bobedi:Buisetsa baithuti setori: Basimane le Basetsana ba ko patlelong ya gotshameka. Mary”, Dumelang” Peter,”Dumelang” Basetsana ba itumetse,Basetsana ba itumetse.. Ba rata patlelo ya motshameko. Botsa gore ke mangy o o dumedisang? Mary ke ena yo o dumedisang,Peter ke ena yo o dumedisang. Botsa, ke bo mang ba ba itumetseng?Basetsana ba itumetse, Basimane ba itumetse.</p>	<p>DBE WB 1 tsebe 8 Puiso ya Ntlha: Barutwana ba buisetswa sethangwa go tihlosiwa mola ka mola go dirisiwa puo ya gae. Ke letsatsi la matsalo a ga Thuli. O na le dingwaga tse thataro. Barutwana ba opela pina ya matsalo. Basetsana le Basimane ba ja kuku e pinki . Botlhe ba itumetse.</p>	<p>Puiso kopanelo Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tihlosa ka setshwantsho ka Laboraro. Puiso ya bobedi</p>	<p>Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tihlosa ka setshwantsho ka Laboraro Puiso ya bobedi (Barutwana ba tlotla ka sethangwa se ba se ratileng go fitisisa.)</p>	<p>Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha(Ditshwantsho) Barutwana ba tihlosa ka setshwantsho ka Laboraro Puiso ya bobedi (Dikakanyo) (Barutwana ba tlotla ka sethangwa se ba se ratileng go fitisisa.)</p>	<p>Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tihlosa ka setshwantsho ka Laboraro. Puiso ya bobedi (Barutwana ba tlotla ka sengwe se ba se gakologelwang mo sethangweng.)</p>	<p>Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tihlosa ka setshwantsho ka Laboraro. Puiso ya bobedi</p>	<p>Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha(Tshwantshiso). Barutwana ba tihlosa ka setshwantsho ka Laboraro. Puiso ya bobedi (Barutwana ba tlotla ka sethangweng.)</p>	<p>Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba gokaganya ditiragalo. Barutwana ba tihlosa ka setshwantsho Puiso ya bobedi Barutwana ba gokaganya ditiragalo. (Barutwana ba tlotla ka sethangweng.)</p>	<p>Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha (Baritwana ba akanya ka ditiragalo) Barutwana ba tihlosa ka setshwantsho Puiso ya bobedi</p>



Lenaane thuto le rutilweng le go salwa morago.	Thuto ya dipuo(gokwala,go bua le go kwala) <ul style="list-style-type: none"> Go gopola mafoko aa tlwaelegileng a adirisiwang tsatsi le letsatsi mo tikologong. .Go simolola go ithuta ka dipuo Sekao; Kakanyo ya botaki ka puiso-kopanelo. Puiso-Kopanelo <ul style="list-style-type: none"> Go reetsa sethangwa kgotsa / sethangwa sa maitirelo ba reeditse morutabana ba labile setshwantsho. Tlotlang ka setshwantsho o dirise puo ya gae. .Supa dilo mo setshwantshong. Dirisa ditshwantso go araba dipotso tse di bonolo. Ithute tlotlo-foko . Morago ga poeletso ya puiso tsena khorase, fa go tlhokagala. Torowa setshwantsho o diragatsa sethangwa. 									
	Letlha la konosetso									
Kgwedi tharo 1 Malatsi 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Setlhogo sa CAPS	MEDUMO									
Dikgopolo,Dikgono le boleng jo bo kgetegileng.	<i>Barutwana ba RUTIWA MOKGWA WA GONGOKELA BARUTWANA: 1-2-3 MATLHO OTLHE GO MORUTABANA 1-2 MATLHO GO WENA.</i> 2..Laela bana go bua le yo o bapileng le ena. 3. Fa ba utlwa 1-2-3 MATLHO OTLHE, ba emise go bua. 4. <i>Arabe ka gore 1-2-MATLHO GO WENA;</i> 5.Ban ne ka tidimalo,Ba reetse	Mokgwa o mongwe wa go ngokela baithuti:” FA O UNKUTLWA PHAPHATA GANGWE” ba tshwanetse go didimala. Ba phaphate gangwe.	Medumo e e mo tikologong. Dira medumo e mebedi mme baithuti ba mme ba bue gore medumo e e a tshwana kgotsa e farologane.(sekao. Phaphata, letsa molodi, thwantsha, gataka)	Medumo e e mo tikologong. Dira medumo e mebedi mme baithuti ba mme ba bue gore medumo e e a tshwana kgotsa e farologane.(sekao. Phaphata, letsa molodi, thwantsha, gataka)	Medumo e e mo tikologong. Dira medumo e mebedi mme baithuti ba mme ba bue gore medumo e e a tshwana kgotsa e farologane.(sekao. Phaphata, letsa molodi, thwantsha, gataka)	a Apole, Areka, A barutwana ba rutiwe pina ya /a/ Opela pina ya modumo wa “a” e e maleba. Medumo e e mo tikologong. apole, ala,	s <i>Setlhare, Selepe, Sekepe.</i> A barutwana ba rutiwe pina ya /s/ /s/, /s/ e e maleba. Poeletso ya medumo /a/ le /s/	T Tafole, tala,tikologo <i>Barutwana ba farologanya magareng ga t le s.</i> Aroganyo le tshwaraganyo: <i>Ga ntlha, Morutabana o bontsha barutwana gore lefoko “gata” le arogwangwa jang, mme morago bana ba a a aroganya. Dira jalo, ka mafoko aa tshwanang le tala, terene, sela, supa jj.</i>	P Pula,palo,poko Mafoko a a rumang: Palo,patlo Farologanya magareng ga S le P. Karologanyo le tshwaraganyo ya mafoko, sekao pula.palo, suga, sela jj	Medumo e e mo tikologong... Phaphata, letsa molodi, thwantsha, gataka) Dira medumo ya dipaterone mme barutwana ba dire jaaka morutabana. Mafoko a a rumang.



	morutabana.									
Lenaane thuto le rutilweng le go salwa morago.	<ul style="list-style-type: none"> Farologanya dipolelo tsa puo ya molomo ka mafoko ka bongwe o phaphatha mo lefokong lengwe le lengwe. Ka thuso ya morutabana, supa mafoko a a rumang mo kgang- khutsweng, pina le morumo O simolola go supa medumo ya ntlha e e farologaneng mo mafokong. 									
Letlha la konosetso										
Thitokgang ya Pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlhatlhobo	<p style="text-align: center;">GO KWALA Gakologelwa go diragatsa go kwala mo letlapakwalelong pele.....</p>									
Dikgopolo,Dikgono le boleng jo bo kgetegileng.	<p>Bolelela barutwana go lebelela buka ya ditirwana ya DBE 1 tsebe ya 5.</p> <p>Ba bolelele go itaka mme ba kwale maina a bona.</p>	Taka ba lelapa la gago	Ke ikutlwa (Barutwana ba taka ka ga mokgwa o ba ikutlwang ka ona fa ba le kwa sekolong.)	K e rata..... (Barutwana ba taka ka ga se ba se ratang kwa sekolong.)	Ba lelepa la me ke..... (Barutwana ba taka ba lelapa la bone.)	Ba lelepa la me ke..... (Barutwana ba taka sengwe se ba se ratang, mme se amana le lelapa la bona.)	Ke rata go..... Barutwana ba taka sengwe se ba ratang go se dira kwa ntle ga lelapa.	Ke rata go tshameka..... Barutwana ba taka lefelo le ba ratang go nna mo go lona kwa ntle.	Ke ikutlwa ke tenegile fa..... Barutwana ba taka ka ga nako eo ba neng ba tenegile ka yona.	Ke ne ke tshogile fa Barutwana ba taka ka ga nako eo ba neng ba tshogile ka yona.
Lenaane thuto le rutilweng le go salwa morago.	<ul style="list-style-type: none"> Ka thuso ya Morutabana, Morutwana o kwala setlhogo sa setshwantsho sa gagwe mme a se buisetse barutwana ba bangwe ka se a se kwadileng. 									



Letlha la konosetso										
Ditirwana tsa tlaleletso.			Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 3,5,6 Taka setshwantsho sa sekolo sag ago.	. Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 4,6,7 Taka setshwantsho sa se se leng ka fa kgetsaneng ya gago.	Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 13,14 Taka setshwantsho sa ka moo, o ikutlwang fa o na le balelapa la gago.		Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 16,17,20 Taka sengwe se o ratang go se dira kwa ntle ga lelapa.	Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 22,23,24 Taka sengwe se o se aparang fa o tshameka kwa ntle ga lelapa.	Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 25,26,27 Taka setshwantsho sa gago fa o ne o ikutlwa e kete wa tsenwa.	Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 28,29,31 Taka setshwantsho sa gago fa o ne o ikutlwa o itumetse.
Kokoanyo ya kitso ya pele.		Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.
Didiriswa (kwa ntle ga buka ya tditirwana) go kgontsha thutego.		Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Setlhanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Setlhanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Setlhanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Setlhanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Setlhanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Setlhanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Setlhanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Setlhanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1
Tlhatlhobo ya goruta. (Tlhatlhobo e e sa tlhomamang)	<ul style="list-style-type: none">• Di tirwana di tshwanetse go seksekiwa le go tlhatlhabiwa ka nako e thuto ya dipuo e diriwang.• Kgono nngwe le nngwe ga e atshwanela go ka nna tirwana ya tlhatlhobo fela e tshwanetse go naya barutwana monyetla wa go bontsha dikgono ka puo molomo kgotsa ka tiragatso.• Seno se tshwanetse go dirwa ka gosa tlhomama, mme e nne tsewedi.• Tiriso ya tlhatlhobo ya goruta.									

TLHATLHOB: KGWEDI-THARO YA 1

LENAANE LA TLHATLHOB:

Karolo	Dikgono tseo di tla tlhatlhobiwang	Mokgwa wa go tlhatlhoba	Sediriswa sa go tlhatlhoba	Maduo	Letlha la go fetsa tlhatlhobo	Letlha le tlhatlhobo e feditsweng ka lone
Go reetsa le go Bua	<ul style="list-style-type: none">O supa a bo a naya maina a dilo ka mo phaposing kgotsa mo setshwantshong go ya ka di taelo tsa morutabana.Araba dipotso tse di bonolo.	Go ela tlhoko & Tiro ya molomo	Rubiriki	7 7	Ka beke ya bo 9	
	<ul style="list-style-type: none">O tsibogela ditumediso tse di bonolo.Opela dipina a di diragatsa mo diraemeng.Dira kopo e e bonolo		Lenaneo la dipotsolotso	n/a		
Dintlha go morutabana <i>Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke ya 9 o be o feditse lenaneo la dipotsolotso le go neela morutwana mongwe le mongwe maduo mo dikgonong tse pedi go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o nne fela le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua.</i>						
Medumopuo:Tiro ya molomo/	Ntsha gape dinoko tsa medumo o dirisa medumo e e tlwaelegileng.	Go ela tlhoko & Tiro ya molomo	Rubiriki	7	Ka beke ya bo 9	
	<ul style="list-style-type: none">O simolola go lemoga tshimololo ya medumo e e farologaneng mo mafokong.Supa mangwe a mafoko a a rumisanang mo kgang,d ipina le diraem.		Lenaneo la dipotsolotso	n/a		
Dintlha go morutabana <i>Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo. Dikgono tsa motlotlo tsa medumopuo di tlaa elwatlhoko le go tlhatlhobiwa ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa Beke ya 9 o tshwanetse wa be o kgona go naya morutwana mongwe le mongwe maduo mo bokgoning bo le bongwe go ya ka fo go tshwanetseng o dirisa lenaneo la dipotsolotso le rubiriki tse di neetsweng. Mo SASAMS, o tla nna fela le leduo le lengwe (Motlotlo wa Medumopuo).</i>						
Puiso: Tiro ya molomo	<ul style="list-style-type: none">Araba dipotso tse di bonolo ka setlhangwa.Morago ga poeletso ya puiso, o tsena khorase mo gare Joins in choruses after repeated readings of a textO supa dilo mo setshwantshong jaaka batho le di phologolo go tsibogela ditaelo tsa morutabana (Buka-kgolo le phoustara.)	Go ela tlhoko & Tiro ya molomo	Rubiriki / Lenaneo la dipotsolotso	7	Ka beke ya bo 9	
Dintlha go morutabana <i>Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo mo dithutong tsa Puotlaleletso. Barutwana ba tlaa elwatlhoko le go tlhatlhobiwa bokgoni jwa tshimololo ya kitso ya puiso ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa Beke ya 9 o tshwanetse wa be o kgona go naya morutwana mongwe le mongwe maduo mo bokgoning bo le bobedi o dirisa rubiriki e e neetsweng. Lenaneo la dipotsolotso leo le neetsweng le tlaa dirisiwa go rekota go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o tla nna fela le leduo le lengwe la karolo ya puiso ya motlotlo</i>						
Go kwala:	<ul style="list-style-type: none">Thala setshwantsho sa setlhangwa se o se tlotletsweng.O kopolola ntlhatlhaloso ya setshwantsho se a se radileng.	Gokwala	Tiro phaposi	n/a	Ka beke ya bo 9	
Dintlha go morutabana <i>Dikgono tsa go kwala di elwetlhoko ka nako ya dithuto tsa puisokopanelo. Ka beke ya 9 o tshwanetse wa be o feditse go tlatse lenaneo la dipotsolotso go ya ka go ela tlhoko barutwana. Ga gona tirwana e e tlhomameng ya go kwala mo kgweditharong ya 2 ka jalo maduo ga a rekotiwe mo go SASAMS.</i>						
Maduo a tla rekotiwa mo go SASAMS. Maduo a tla fetolelwa go peresente go bontsha maemo 1 -7 mo karateng ya pegelo.						


TLHATLHOBO E SA TLHOMAMANG: LENANEO LA DIPOTSOLOTSO

	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMO		PUISO		MOKWALO		DITSHWAELO
TSHWAYA KA x or √	O kgona go tsibogela tumediso e e bonolo.	Dira kopo e e bonolo.	Opela pina e e bonolo mme o e diragatse.	O simolola go supa modumo wa ntha mo lefokong.	O supa mangwe a mafoko a a rumisanang mo kgang, dipina le diraeme.	Morago ga poeletso ya puiso, o tsena khorase mo gare.	O supa le go neela maina a didiriswa dingwe diphologolo le maina a bathomo phaposing kgotsa mo setshwantshong kgo tsa phoustara.	Thala setshwantsho sa sethangwa se o se tlotletsweng.	O kopolola nthathaloso ya setshwantsho se a se radieng.	
Leina la Morutwana										

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: REKOTO YA MADUO

	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMO	PUISO		DITSHWAELO
	O tsibogela dipotso tse di bonolo le ditaelo tsa molomo.	Araba dipotso tse di bonolo.	Maduo otlhe	Ntsha gape dinoko tsa medumo o dirisa medumo e e tiwaelegileng.	Reetsa mme, morago o arabe dipotso ka ga sethangwa.	Maduo otlhe	
LETLHA							
MADUO	5	5	10	5	5	10	
MAINA A BARUTWANA							
1							
2							
3							
4							
5							



SEKAO SA RUBIRIKI

Mophato 1: Kgweditharo 1

MAIKAELELO	1. .Barutwana ba bontsha le go supa dilo tse di tlwaelegileng mo setshwantshong. 2. Barutwana ba araba dipotso tse di bonolo.				
TIRAGATSO	1. Beke 7 le 8 morago ga gore bana ba sisibale ba a kwala. 2. Beke 7 le 8 Tiragatso ya molomo: Potso ya letsatsi.				
MOPHATO 1 RUBIRIKI: KGWEDITHARO 1					
GO REETSA LE GO BUA					
Tirwana	1	2	3	4	5
O tsibogela dipotso tse di bonolo le ditaelo tsa molomo.	Morutwana ga a kgone go tsibogela ditaelo ntle le go thusiwa ke morutabana.	Morutwana o bontsha ketsaetsego fa a tsibogela ditaelo ka ntsha ya go tlhoka bokgoni jwa puo.	Morutwana o kgona go tsibogela ditaelo.	Morutwana o kgona go tsibogela dipotso tse di bonolo di le 3 le ditaelo tsa molomo ka go itshepa.	Morutwana o kgona go tsibogela dipotso tse di bonolo di le 4 le ditaelo tsa molomo ka go itshepa le go tlhoka ketsaetsego.
Tirwana	1	2	3	4	5
O supa le go neela maina a didiriswa dingwe mo phaposing kgotsa mo setshwantshong go tsibogela ditaelo tsa morutabana	Morutwana o kgona go supa 1-2 ya didiriswa mo phaposing ka thuso/a thusiwa	Morutwana o kgona go supa le go neela 3 – 4 ya didiriswa mo phaposing kgotsa mo setshwantshong ka nepagalo.	Morutwana o kgona go supa 5 – 6 ya didiriswa mo phaposing kgotsa mo setshwantshong ka nepagalo.	Morutwana o kgona go supa 7 – 8 ya didiriswa mo phaposing kgotsa mo setshwantshong ka nepagalo.	Morutwana o kgona go supa 9 – 10 ya didiriswa mo phaposing kgotsa mo setshwantshong ka nepagalo.
MEDUMOPUO					
Tirwana	1	2	3	4	5
O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a tlwaelegileng.	Ga a kgone go opa diatla mo dinokong kwa ntle ga go thusiwa ke morutabana.	O lekelela go opa diatla mo dinokong tsa lefoko le lengwe go tswa go a le 4 jaaka a rutilwe ke morutabana fela o fosa dinoko di le 2 – 3.	O lekelela go opa diatla mo dinokong tsa mafoko a le 2 go tswa go a le 4 jaaka a rutilwe ke morutabana fela o fosa noko e le nngwe.	O kgona go opa diatla ka boene mo dinokong tsa mafoko a le 3 jaaka a a rutilwe ke morutabana.	O opa diatla ka boene le ka boitshepo mo mafokong a le 4.
GO BUISA					
Tirwana	1	2	3	4	5
O reetsa le go tsibogela sethangwa se a se tlotletsweng le se se buisitsweng.	O tlhoka thuso go tswa go morutabana go tsibogela sethangwa.	O leka go reetsa morutabana le go tsibogela halofo/ bontlhannngwe jwa sethangwa se a se tlotletsweng le se se buisitsweng.	O kgona go reetsa le go tsibogela sethangwa se a se tlotletsweng le se se buisitsweng fela morutabana o tshwanelwa ke go dirisa diketso go dira gore a tlhaloganye botoka.	O reetsa le go tsibogela sethangwa se a se tlotletsweng le se se buisitsweng ke morutabana ka nepagalo.	O reetsa le go tsibogela sethangwa se a se tlotletsweng le se se buisitsweng ke morutabana ka nepagalo le go buisa jaaka se ntse se tlotliwa le go buisiswa.
Tirwana	1	2	3	4	5
Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare.	O tlhoka thuso ya morutabana le go rotloediwa go tsena khorase mo gare.	O leka go go tsena khorase mo gare jaaka a e rutiwe ke morutabana.	O kgona go tsena khorase mo gare jaaka a e rutiwe ke morutabana.	Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare ka boene le ka moribo.	Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare ka boene a tlisa le ditiragatso tsa gagwe.
GOTLHAKANYA					
• Tlhakanya maduo a ngwana mongwe le mongwe a selekanyo sa 5 o kopanye tirwana tse pedi go fitlhelele palo go tlhe ya 10. Aroganya ka 2 go fitlhelela selekanyo sa 1-5 go kwala dipholo.					



THADISO YA KGATO YA MOPHATO YA MEDUMO.

	MOPHATO 1		MOPHATO 2		MOPHATO 3	
	Tema	MEDUMO	TEMA	MEDUMO	TEMA	MEDUMO
KT1 B 1	GO TLWAETSA		LENAANE -TSHOBOKANYO YA TLHATLHOBO LE TLHATLHOBO YA MOTHEO. mafokoj,w, ala. tala		LENAANE-TSHOBOKANYO YA TLHATLHOBO LE TLHATLHOBO YA MOTHEO. Poeletso ya oo oa ee br dr fl sl cl pl gr tr	
KT1 B 2						
KT1 B 3	Re ya sekolong	Medumo ya tikologo				
KT1 B 4		Medumo ya tikologo				
KT1 B 5	Ba Lelapa la me	Medumo ya tikologo				
KT1 B 6		a				
KT1 B 7	Re tshameka kwa ntle	s	Go keteka letsatsi la matsalo	e	Botsala ke eng?	-sh
KT1 B 8		t		i		-ch
KT1 B 9	Re na le maikutlo	p	Go itsamaela	o	Maikaelelo	-th
KT1 B 10		Poeletso		u		wh
KT2 B 1	Di tsala	i	Go thusa ditsala	Boeletsa: e i /ala an	Nna le bo nkgonne	u-e
KT2 B 2		n		Boeletsao/u / ela		oo
KT2 B 3	Go jala	m	Go ipeela diphithlelelo	y	Ikatiso e a lolamisa	ea
KT2 B 4		h		s		oa
KT2 B 5	Diphologolo	o	Re na le maikutlo!	Leele/Khutshwane	Ba losika ba kgatalelana	ng/nk
KT2 B 6		b		Leele/Khutshwane		ch/cl
KT2 B 7	Metshameko	c	Go dira diphoso	ed	Go Kgerisa	a-e
KT2 B 8		k		ing		i-e
KT2 B 9	Dikolojwane tse tharo	e	Go bolokesega le go nna maikarabelo	Poeletso	Re Bakwadi	o-e
KT2 B 10		Poeletso		Poeletso		u-e
KT2 B 11						Poeletso
KT3 B 1	Go dikologa teropo	ck	Ditso	th-	Lerato	ai
KT3 B 2		g		kg-		ay
KT3 B 3	Go dira mmogo	d	Loago	ts-	Go nna nnete	oi
KT3 B 4		u		th-		ou
KT3 B 5	Ka ga diaparo	r	Go nagana ga botaki	Mafoko a losika	Tharabololo ya bothata	
KT3 B 6		f		-lle,-ela, e		Tlh- tlhaela
KT3 B 7	Go buisa go monate	l	Go ja go go itekanetseng		Go ithuta dilo tse dishwa	Kgw- kgwele
KT3 B 8		Bontsi s		-ela,		Tlw-tlwaela
KT3 B 9	Go tshola mebele ya rona e itekanetse e bolokegile.	Bontsi es	Go tshwenyega le go boifa	oo	Ikitsiso	tsh-
KT3 B 10		Poeletso		-ile		th-
KT3 B 11				Poeletso		
KT4 B 1	Tharabolola ya bothata	j	Tharabolola ya bothata	kg-	Maatla a thuto	ei
KT4 B 2		v		th-		
KT4 B 3	Kgolo le Phetogo	w	Ditshwantsho tsa bagaka	Ph-	Goiketla le go Sosologa.	
KT4 B 4		x		tw-		spr
KT4 B 5	Ditiragalo tsa rona tse difetileng	y	Kgeriso le ditebego	oo	Go nna mo kutlo- botlhokong	str
KT4 B 6		Poeletso		ee		dr
KT4 B 7	Monate wa Bonetetsi	Bontsi-s and -es	Tiriso ya teknoloji	Poeletso	Ditiragalo tsa kgale.	Poeletso
KT4 B 8		Bontsi -s and -es		Tlhatlhobo		-
KT4 B 9	Paakanyetso ya 2022	Poeletso		Poeletso		megatlana
KT4 B 10		Poeletso		Poeletso		Poeletso